

Levels of radioactive contaminants in foods (data reported on 20 March 2011)

Note: This data sheet compiles individual test results shown in corresponding press release written in Japanese, available at

<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/bukyoku/iyaku.html>

	Press release date	Food origin		Sampling date	Food tested	Level of radioactive contaminants in food (expressed as radionuclide levels (Bq/kg)).		
		Prefecture	Area			Iodine-131	Cesium-134	Cesium-137
1	20-Mar-11	Fukushima	Fukushima-shi	19-Mar-11	raw milk	61	ND	ND
2	20-Mar-11	Fukushima	Koriyama-shi	19-Mar-11	raw milk	30	ND	ND
3	20-Mar-11	Fukushima	Iwaki-shi	19-Mar-11	raw milk	980	ND	6.6
4	20-Mar-11	Fukushima	shirakawa-shi	19-Mar-11	raw milk	220	ND	ND
5	20-Mar-11	Fukushima	Sukagawa-shi	19-Mar-11	raw milk	18	ND	ND
6	20-Mar-11	Fukushima	Kitakata-shi	19-Mar-11	raw milk	96	ND	ND
7	20-Mar-11	Fukushima	Souma-shi	19-Mar-11	raw milk	42	ND	ND
8	20-Mar-11	Fukushima	Nihonmatsu-shi	19-Mar-11	raw milk	60	ND	ND
9	20-Mar-11	Fukushima	Tamura-shi	19-Mar-11	raw milk	130	ND	ND
10	20-Mar-11	Fukushima	Minami souma-shi	19-Mar-11	raw milk	140	24	26
11	20-Mar-11	Fukushima	Date-shi	19-Mar-11	raw milk	300	5.5	7.1
12	20-Mar-11	Fukushima	Honmiya-shi	19-Mar-11	raw milk	300	ND	ND
13	20-Mar-11	Fukushima	Date-gun, Kunimi-machi	19-Mar-11	raw milk	1,400	13	23
14	20-Mar-11	Fukushima	Souma-gun, Kawamata-machi	19-Mar-11	raw milk	130	5.4	4.2
15	20-Mar-11	Fukushima	Adachi-gun, Otama-mura	19-Mar-11	raw milk	11	ND	ND
16	20-Mar-11	Fukushima	Iwase-gun, Kagamiishi-machi	19-Mar-11	raw milk	77	ND	ND
17	20-Mar-11	Fukushima	Minami aizu-gun, Minami aizu-machi	19-Mar-11	raw milk	ND	ND	ND
18	20-Mar-11	Fukushima	Minami aizu-gun, Shimogou-machi	19-Mar-11	raw milk	14	ND	ND
19	20-Mar-11	Fukushima	Yama-gun, Bandai-machi	19-Mar-11	raw milk	ND	ND	ND
20	20-Mar-11	Fukushima	Yama-gun, Inawashiro-machi	19-Mar-11	raw milk	4	ND	ND
21	20-Mar-11	Fukushima	Onuma-gun, Aizumisato-machi	19-Mar-11	raw milk	ND	ND	ND
22	20-Mar-11	Fukushima	Onuma-gun, Mishima-machi	19-Mar-11	raw milk	ND	ND	ND
23	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Nishigou-mura	19-Mar-11	raw milk	250	ND	ND
24	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Izumizaki-mura	19-Mar-11	raw milk	120	ND	5.3
25	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Nakajima-mura	19-Mar-11	raw milk	100	ND	ND
26	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Yabuki-mura	19-Mar-11	raw milk	140	ND	ND
27	20-Mar-11	Fukushima	Higashi shirakawa-gun, Yanaturi-machi	19-Mar-11	raw milk	100	ND	ND
28	20-Mar-11	Fukushima	Higashi shirakawa-gun, Hanawa-machi	19-Mar-11	raw milk	79	ND	ND
29	20-Mar-11	Fukushima	Higashi shirakawa-gun, Samekawa-mura	19-Mar-11	raw milk	75	ND	ND
30	20-Mar-11	Fukushima	Ishikawa-gun, Ishikawa-machi	19-Mar-11	raw milk	35	ND	ND

	Press release date	Food origin		Sampling date	Food tested	Level of radioactive contaminants in food (expressed as radionuclide levels (Bq/kg)).		
		Prefecture	Area			Iodine-131	Cesium-134	Cesium-137
31	20-Mar-11	Fukushima	Ishikawa-gun, Hirata-mura	19-Mar-11	raw milk	110	ND	ND
32	20-Mar-11	Fukushima	Ishikawa-gun, Asakawa-machi	19-Mar-11	raw milk	35	ND	ND
33	20-Mar-11	Fukushima	Ishikawa-gun, Furudono-machi	19-Mar-11	raw milk	60	ND	ND
34	20-Mar-11	Fukushima	Tamura-gun, Miharu-machi	19-Mar-11	raw milk	36	ND	ND
35	20-Mar-11	Fukushima	Tamura-gun, Ono-machi	19-Mar-11	raw milk	46	ND	ND
36	20-Mar-11	Fukushima	Souma-gun, Shinchi-machi	19-Mar-11	raw milk	370	12	9.6
37	20-Mar-11	Fukushima	Souma-gun, Iitate-mura	19-Mar-11	raw milk	5,200	210	210
38	20-Mar-11	Ibaraki	Kita ibaraki-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	24,000		690
39	20-Mar-11	Ibaraki	Kita ibaraki-shi	18-Mar-11	cabbage(grown outdoor)	ND		ND
40	20-Mar-11	Ibaraki	Kita ibaraki-shi	18-Mar-11	leek(grown outdoor)	350		ND
41	20-Mar-11	Ibaraki	Kamisu-shi	17-Mar-11	bell pepper(hothouse cultivation)	56		ND
42	20-Mar-11	Ibaraki	Yachiyo-machi	17-Mar-11	lettuce(grown outdoor)	78		21
43	20-Mar-11	Niigata	Not known	18-Mar-11	spinach	ND		ND
44	20-Mar-11	Niigata	Not known	18-Mar-11	cabbage	ND		ND
45	20-Mar-11	Niigata	Not known	18-Mar-11	leek	ND		ND
46	20-Mar-11	Niigata	Not known	18-Mar-11	strawberry	ND		ND
47	20-Mar-11	Ibaraki	Not known	18-Mar-11	komatsuna	ND		ND
48	20-Mar-11	Ibaraki	Not known	18-Mar-11	mizuna	ND		ND
49	20-Mar-11	Gunma	Not known	18-Mar-11	qing-geng-cai	ND		ND
50	20-Mar-11	Saitama	Not known	18-Mar-11	leek	ND		ND
51	20-Mar-11	Niigata	Not known	19-Mar-11	spinach	ND		ND
52	20-Mar-11	Niigata	Not known	19-Mar-11	komatsuna	ND		ND
53	20-Mar-11	Niigata	Not known	19-Mar-11	komatsuna	ND		ND
54	20-Mar-11	Niigata	Not known	19-Mar-11	strawberry	ND		ND
55	20-Mar-11	Ibaraki	Not known	19-Mar-11	chinese cabbage	ND		ND
56	20-Mar-11	Chiba	Not known	19-Mar-11	japanese radish	ND		ND
57	20-Mar-11	Saitama	Not known	19-Mar-11	leek	120		ND
58	20-Mar-11	Tochigi	Not known	19-Mar-11	strawberry	13		ND
59	20-Mar-11	Ibaraki	Takahagi-shi	19-Mar-11	tomato(hothouse cultivation)	16		1
60	20-Mar-11	Ibaraki	Takahagi-shi	19-Mar-11	spinach(hothouse cultivation)	11,000		586
61	20-Mar-11	Ibaraki	Takahagi-shi	19-Mar-11	strawberry(hothouse cultivation)	37		5
62	20-Mar-11	Ibaraki	Hitachi-shi	19-Mar-11	cucumber(hothouse cultivation)	97		8
63	20-Mar-11	Ibaraki	Komiyama-shi	19-Mar-11	chinese chive(hothouse cultivation)	440		7
64	20-Mar-11	Ibaraki	Hokota-shi	19-Mar-11	mizuna(hothouse cultivation)	480		81

	Press release date	Food origin		Sampling date	Food tested	Level of radioactive contaminants in food (expressed as radionuclide levels (Bq/kg)).		
		Prefecture	Area			Iodine-131	Cesium-134	Cesium-137
65	20-Mar-11	Ibaraki	Hokota-shi	19-Mar-11	strawberry(hothouse cultivation)	28		3
66	20-Mar-11	Ibaraki	Hokota-shi	19-Mar-11	tomato(hothouse cultivation)	22		4
67	20-Mar-11	Ibaraki	Hokota-shi	19-Mar-11	spinach(hothouse cultivation)	1,900		71
68	20-Mar-11	Ibaraki	Namegata-shi	19-Mar-11	qing-geng-cai(hothouse cultivation)	75		39
69	20-Mar-11	Ibaraki	Namegata-shi	19-Mar-11	lotus root(grown outdoor)	13		ND
70	20-Mar-11	Ibaraki	Kashima-shi	19-Mar-11	cabbage(grown outdoor)	62		23
71	20-Mar-11	Ibaraki	Hitachi-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	54,100		1,931
72	20-Mar-11	Ibaraki	Hitachi-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	25,200		1,105
73	20-Mar-11	Ibaraki	Hitachioomiya-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	19,200		1,040
74	20-Mar-11	Ibaraki	Hitachioomiya-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	17,800		908
75	20-Mar-11	Ibaraki	Naka-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	16,100		911
76	20-Mar-11	Ibaraki	Naka-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	13,500		966
77	20-Mar-11	Ibaraki	Hokota-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	7,710		407
78	20-Mar-11	Ibaraki	Hokota-shi	18-Mar-11	leek(grown outdoor)	356		9
79	20-Mar-11	Ibaraki	Moriya-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	2,100		121
80	20-Mar-11	Ibaraki	Moriya-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	26		ND
81	20-Mar-11	Ibaraki	Moriya-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	ND		ND
82	20-Mar-11	Ibaraki	Moriya-shi	18-Mar-11	leek(grown outdoor)	590		21
83	20-Mar-11	Ibaraki	Moriya-shi	18-Mar-11	cabbage(grown outdoor)	ND		ND
84	20-Mar-11	Ibaraki	Koga-shi	18-Mar-11	spinach(grown outdoor)	4,200		270
85	20-Mar-11	Ibaraki	Koga-shi	18-Mar-11	cabbage(grown outdoor)	30		ND
86	20-Mar-11	Ibaraki	Koga-shi	18-Mar-11	cabbage(grown outdoor)	20		ND
87	20-Mar-11	Ibaraki	Sakai-machi	18-Mar-11	leek(grown outdoor)	140		ND
88	20-Mar-11	Ibaraki	Sakai-machi	18-Mar-11	leek(grown outdoor)	120		ND
89	20-Mar-11	Tochigi	Utsunomiya-shi	19-Mar-11	spinach	3,500		570
90	20-Mar-11	Tochigi	Kaminokawa-machi	19-Mar-11	spinach	3,600		500
91	20-Mar-11	Tochigi	Kaminokawa-machi	19-Mar-11	spinach	4,600		740
92	20-Mar-11	Tochigi	Shimotuke-shi	19-Mar-11	spinach	3,200		460
93	20-Mar-11	Tochigi	Shimotuke-shi	19-Mar-11	spinach	3,900		510
94	20-Mar-11	Tochigi	Mibu-machi	19-Mar-11	spinach	5,000		790
95	20-Mar-11	Tochigi	Mibu-machi	19-Mar-11	spinach	5,700		770
96	20-Mar-11	Tochigi	Sano-shi	19-Mar-11	kakina	2,000		280
97	20-Mar-11	Tochigi	Sano-shi	19-Mar-11	kakina	1,700		161
98	20-Mar-11	Tochigi	Sano-shi	19-Mar-11	kakina	1,500		176

	Press release date	Food origin		Sampling date	Food tested	Level of radioactive contaminants in food (expressed as radionuclide levels (Bq/kg)).		
		Prefecture	Area			Iodine-131	Cesium-134	Cesium-137
99	20-Mar-11	Tochigi	Sakura-shi	19-Mar-11	leek	270		27
100	20-Mar-11	Tochigi	Sakura-shi	19-Mar-11	leek	93		ND
101	20-Mar-11	Tochigi	Ootawara-shi	19-Mar-11	leek	110		250
102	20-Mar-11	Tochigi	Nasushiobara-shi	19-Mar-11	leek	72		17.3
103	20-Mar-11	Tochigi	Nasushiobara-shi	19-Mar-11	leek	1,400		18.9
104	20-Mar-11	Tochigi	Not known	19-Mar-11	raw milk	44		ND
105	20-Mar-11	Tochigi	Not known	19-Mar-11	raw milk	57		ND
106	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Yabuki-machi	Not known	spinach	70		<50
107	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Yabuki-machi	Not known	komatuna	780		<50
108	20-Mar-11	Fukushima	Nishi shirakawa-gun, Yabuki-machi	Not known	chinese chive	71		<50
109	20-Mar-11	Ibaraki	Namegata-shi	Not known	mizuna	700		<50
110	20-Mar-11	Ibaraki	Yuuki-shi	Not known	chinese cabbage	<50		<50
111	20-Mar-11	Chiba	Asahikawa-shi	Not known	garland chrysanthemum	4,300		<50
112	20-Mar-11	Chiba	Sanbu-gun, Yokoshibahikari-machi	Not known	leek	910		<50
113	20-Mar-11	Tokyo	Edogawa-ku	20-Mar-11	komatuna(grown outdoor)	230		54
114	20-Mar-11	Tokyo	Edogawa-ku	20-Mar-11	komatuna(hothouse cultivation)	363		31
115	20-Mar-11	Tokyo	Edogawa-ku	20-Mar-11	komatuna(grown outdoor)	204		ND
116	20-Mar-11	Tokyo	Tachikawa-shi	19-Mar-11	wakenegi(grown outdoor)	648		11
117	20-Mar-11	Tokyo	Oume-shi	19-Mar-11	raw milk	46		ND
118	20-Mar-11	Gunma	Isesaki-shi	19-Mar-11	spinach(grown outdoor)	2,630		310
119	20-Mar-11	Gunma	Isesaki-shi	19-Mar-11	spinach(grown outdoor)	2,080		268
120	20-Mar-11	Gunma	Maebashi-shi	19-Mar-11	cabbage(grown outdoor)	≤ 1.8		2.90
121	20-Mar-11	Gunma	Maebashi-shi	19-Mar-11	leek(grown outdoor)	40.0		11.15
122	20-Mar-11	Gunma	Takasaki-shi	19-Mar-11	kakina(grown outdoor)	1,910		555
123	20-Mar-11	Gunma	Oota-shi	19-Mar-11	leek(grown outdoor)	81.1		11.18
124	20-Mar-11	Gunma	Meiwa-machi	19-Mar-11	cucumber(grown outdoor)	19.2		3.03
125	20-Mar-11	Gunma	Itakura-machi	19-Mar-11	cucumber(grown outdoor)	57.5		7.13

\* levels in gray-highlight exceed action levels set by the MHLW for withdrawal from markets